

САНА ОЛОХ

ССКП ЧУРАПЧЫТААБЫ РАЙНОМУН УОННА НАРОДНАЙ
ДЕПУТАТТАР ОРОЙУОННААБЫ СОВЕТТАРЫН ОРГАНА

Х а й а т
1931 сыл алтынны
ыйтан тхсар

№ 73 (5429)

1930 сыл. Бэс ыйын 17 күнэ
оптуоруньун

Сыаната
2 харчы



КУУҔУ КӨРҮНҮҮ, ДОБОРДОҔУУ БЫРААҔЫННЫҔА

Оройуоннаабы юбилейнай спартакиаданы үөрүүлээхтик аһы

Өг дьыл калон сир-
дойду чөлгөйөр күөхүнүн
симмунит. Кини стадион
күөх көбүөрүнүн бүрдү-
лүбүт. Онно эбии үтүө
күн үүмүт, халлааныга
көтөрүө да былыт сым-
тыбатах.

Сэбис-сага тутулган
булут тупсабай оҕоһуу-
лаах, киниг-куонг трибу-
на икки кыпатын бары
эрэстэрин бырааһын-
ныктыгы таһыбыт,
үөрбүт-көспүт дьон то-
бус-толору олобүттөр.
Минна сага хааман эрэр
кыра оҕолортон ытык
кырдаастарга тиккэ—
хас да тыһыанча кини
мустубут.

Трибуна иннигэр үрүм
испиксэнэн эргиччи со-
туллубут төгүрүк күөх
кырыска халсаарайдыт-
тар күрэхтөөллөр. Сүү-
рү суоҕа быһыйдар
күүстөрүн холондолор.
Күнүс 12 чаас буолуу-
та бара турар спортив-
най күрэхтөөһүлгө
тохтобул биллэриллэр.
Стадион үрдүнэн улуу
сирдэит В. И. Ленин те-

рөөбүтэ 110 сыла туолбут
юбилейдаах дьылыгар
тыа сирин олохтоохторун
айымнылаах үлэлэрин
көспүр, онус патылет-
каны ситиһинилээхтик
түмүктүүргэ, хаан-уруу
коммунистическай пар-
тия уочараттаах XXVI
сыйын дэстэһиндэ
көрсөргө мустубут дьону
ытырар тыллар дуора-
һыаллар. Духовой ор-
кестр үөрүүлээх маршы
соһуон ньиригитэр.

Юбилейнай спартакиа-
даны аһы үөрүүлээх
церемонията сааланар.
Стадион илһи өттүттэн
сахалыы национальнай
танастаах дьахталлар
улахан болохторо киирэн
трибуна иннинээри чө-
чүргэ тохтуур. Уус-уран
самодельность актив-
най кыттыылааҕа Варва-
ра Кузмина кылы-
һахтаах чур кудалаһы-
нан ыһах ырыатын өрө
көтөрүлүүрүлээхтик толо-
ро. Ону мустубут дьон
көхтөөх ытык тыһыанан
көрсөллөр. Ити көннөт-
төн кыргыстар саха үг-

күүтүн бэрт нарыннык-
намчытык, ис кыирбөх-
тик толорон үөрдөллөр.
Стадионга кыра саас-
таах оҕолор колонналарга
киирэн калаллар уонна
кыһайы бөлөмнөөбүт кө-
нүл хамсаныларын
тэбис-тэпник элортүүл-
лар. Ох быһыйтар урэх-
кэ түһэст сырсан быта-
рыһаллар, онтон эмнэ
холбоһон мэллаллар.

Духовой оркестрынан
доруһуоллатан спарта-
киада кыттыылаахтарый
үөрүүлээх парада саҕа-
ланар. Спортсменнар ко-
лонналарга трибуна ин-
нигэр калон тохтуур. Па-
ралы хамаандааһычы
ССРС спордун маастара
Семен Макаров юбилей-
най спартакиада кыт-
тыылаахтара күрэхтө-
һүннэлэргэ бөлөмнөри ту-
һунан физкультура уон-
на спорт комитетин
председателигэр уонна
комсомол райкомун се-
кретарыгар рапорддьыр.
Спортсменнар эдэр саас,
күүс-күдэх бырааһын-
тыгынан эбэрдэллэр
тыллар саатарымаллар.

Спортсменнары, мус-
тубут дьону, мэлдьэтта-
ры ленинскэй юбилейнай
спартакиада аһылыы-
тынай итинник, истин-
ник эбэрдэлээн ССКП
райкомун бастакы секре-
тага И. П. Лисников тыл
этэр. Кини оройуон үлэ-
һиттерин бу күннэрдээри
үөрүүлэрин, көтүүлэрин
үллэстэ биһигини кытта
шефтоох, добордуу си-
боботтох Саха сирин Со-
буруу өттүн индуст-
риальнай кинээ Нерюн-
гри куораттан уонна Ач-
чыгый БАМ-тан делега-
ция кэлбитин иһиттири-
рар. Итинтэн салгыы

араатар быһылыгы спар-
такиада уратыларын ба-
лиэтиир, оройуон үлэ-
һиттерин иннигэр турар
ууһатылыһыбат сору-
ктарга тоһоһолсон тох-
туур. Партия райкомун
секретара түмүгэр оро-
йуоннаабы спартакиада-
ны аһылыһытынан
биллэрэр.



Тыл Нерюнгри куорат
делегациятын салайаач-
чытыгар, куораттаабы
плановый комиссия пред-
седателигэр В. А. Марин-
цевна бэрлалар.

— Биһиги делегация-
быт,— дьитэ кини,— Саха
сирин Собуруу өттүнэ-
ри территорияльнай
производственной ком-
плексе тутааччыларын,
Аччыгый БАМ үлэһит
коллективтарын аатта-
рыттан Эһинэхэ—шеф-
тоох Чурапчы оройуонун
үлэһиттэригэр—ис сү-
рүктөн истит эбэрдээн
аралла.

Итинтэн салгыы Вик-
тор Андреевич Саха си-
рин Собуруу өттүнэри
территорияльнай произ-
водственной комплексы
тутуу хаамытыгы, биһи-
ги республикабыт, ха-
йыһа үйэ тимир суоллам-

мытан, Трансбайкальскэй
магистралы кытта си-
бастэспитин тустарынан
кэпсэтэ. Онус патылетка
былларыгар ССКП XXV
сыйын директиваларын
олоххо киллэрингэ мана-
на биэр миаллар сол-
куобайтан ордук капи-
тальной угуу үбэ туһа-
нылыһа, 395,7 тыһ. ква-
дратнай метр иэһээх
олорор дьизлэр тутулун-
нулар. Нерюнгри уонна
Аччыгый БАМ үлэһиттэ-
ро патылетканы түмүк-
түүр сылга өссө ордук
эппиктээх соруктары
быһаараллар. Быһыт ту-
тууга бөдөт панеллары
олорор завод иһинэ уо-
чарата үлэһэ киллэрил-
лиһа. Оччоҕо бу пред-
приятие сылга 70 тыһ.
квадратнай метр иэ-
һээх олорор дьизлэри ту-
тууу хааччылаһа. Ону-
тытэ сылга 2,5 мөлүйүөн
тонна таас чөҕү биэрэр
кыахтаах Нерюнгри
сага разреһын бастакы
уочарата туһаа бэрлэ-
лиһа, элбэх производ-
ственной уонна социаль-
най-культуурнай объек-
тар тутулуохтара.

Делегация салайаачы-
та Нерюнгри куорат
уонна Чурапчы оройу-
он добордуу сибастэро,
хардарыта көкөлөһүүлэ-
ро кыһын иһэрин асты-
нан турар баһытэста
уонна түмүгэр тыа сирин
үлэһиттерин патылетка-
ны ситиһинилээхтик тү-
мүктүүр иһин айымныла-
лаах үлэһиттэр сыга
кыһылылары баҕарда, бы-
һыт атырдыах ыһагар
шахтерлар бырааһын-
ныктыгыгар оройуон
үлэһиттерин делегация-
та кыттыһыны ыларыгар
ыһырд.

В. А. Маринцев ССКП
райкомугар уонна райсо-
вет исполкомугар партия

Нерюнгригаады горно-
муун уонна горсовет ис-
полкомун Эбэрдэ аады-
рыстарын үөрүүлээх бы-
һыгыта-майгыта туттар-
да.

Спартакиада кыттыы-
лаахтарыт, бырааһын-
ныкка мустубут оро-
йуон үлэһиттерин ССКП
райкомун бюротун уонна
райсовет исполкомун
ааттарыттан народнай
депутаттар оройуоннаа-
бы Советтарыт исполко-
мун председатели Р. Р.
Вурнашев эбэрдэлэстэ.
Кини, оройуонга физ-
культура уонна спорт
сыйдыһыттып туругар уон-
на инники соруктарыгар
тохтоон турар, спорт-
сменнарга бу түһүлгө, о-
сотору Майа сэлэһинээ-
һитэр буолуохтаах тыа
сиринээри улахан күрэх-
төөһүннэлэргэ үрдүк сити-
һинилэри баҕарда. Райсо-
полком председатели
Нерюнгри уонна Аччы-
гый БАМ бары үлэһит-
теригэр кемелерүн иһин
Мэлдьэс — баһыла аһы
уонна кыһыт инники
үлэһиттэр үтүө бэр-
рылары тирдэллэригэр
күндү ыалдыһыттаран
көрдөстө.

Оройуон комсомоле-
тарын, эдэр ыччаттарын
ааттарыттан эбэрдэ ты-
лы БВСЛКС райкомун
бастакы секретара Дми-
трий Петров эттэ.

Ити көннөттөн юби-
лейнай спартакиада
аһылыһытын чыһыгар
олимпийскай факелы
уматыы церемонията
буолла, спартакиада ба-
лааҕа үөрүүлээхтик кө-
төрүлүннө.

Снимоктарга: 1. Спор-
сменнар парадтара. 2.
В. А. Маринцев тыл этэр.
3. Кини трибунада.



ЫҔЫҔЫ ДНЕВНИГЭ

Бэс ыйын 16 күнү-
нээри туругунан оро-
йуон совхозтара 4473
гектарга сизмун тү-
һэрдилэр. ол иһингэр
субуруускайдар—1225,
эрихиктэр—1178, «чу-
рапчылар»—315 гек-
тарга. Карл Маркс
аатынан совхозыһа-
ны бүтүрө иһик, бэҕэ-
һээги туругунан өссө
430 гектары ыһара
хаалла. Туорахтаах
культуралар ыһы-
ларыгар улахан хаа-
дыһы Мугудай, Вах-
сы, Болутур өделе-
ниелара таһаарды-
лар.

Сүөһү аһылыта буо-
лар культуруларга
Карл Маркс аатынан
совхоз 160, Субуруу-
скай аатынан совхоз
155, Эрихик Эрихиктин
аатынан совхоз 95
гектарга ыстылар.
«Чурапчы» совхоз
Килэҥкитээри, Ары-
лаахтаабы өдөлөһө-
лөрө маньаха ула-
ханык быһаардылар.

Паврдаһыны 160
гектарга ыһтан, Су-
буруускай аатынан
совхоз эрө саҕалаата.
Эрихик Эрихиктин
аатынан совхоз 50
гектарга хортуоппу-
лар.

Бу олордон былаа-
һын толордо. Оттон
субуруускайдар 35
гектардаахтар.

Одургут астарын
рассадаларын тепли-
цаларга көһөрүү си-
тириллэн эрэр. Оро-
йуон үрдүнэн 3000
квадратнай метрге
обурсу олордолуна.
Болутур өдөлөһө-
тэ 17 гектарга
халпыһтаһы олордор
былааннаах. Баҕэ-
һээги туругунан ба-
ра-суоҕа 2 гектарга
эрэ олорто Оттон
«Чурапчы» совхоз те-
плицаны огорбоһко,
обурсу рассадатын кө-
һөрбөккө олорто.

Учүгэй сонуннар

МЕХАНИЗАТОРДАР СИТИҔИЛЭРЭ

«Чурапчы» совхоз ме-
ханизатордара В. И. Ле-
нин юбилейын чыһыгар
куоталаһы күүрээ-
һин салгыы тэти-
төллөр. Иам ыйыгар от-
деление биэр төһүү ме-
ханизатора И. Г. Мес-
ников «Беларусь» трак-
торунан 114 эгалоннай
гектардаах үлэни толо-
ро, былаанын 63 быры-
һаанынан куоһарда.
Трактористар Д. Н.
Дьячковская, И. Д. Ва-
рашкова ыйлаагы сору-
даһтарын 118—122 быры-
һан толортоотулар.
Механизатордар исти-

летка түмүктөөһүннээх
салаһа кыһылыларын бо-
доруу иннигэ ылар
иһин дьулуурдаахтык
үлэллиллэр.

В. ПЕРМЯКОВ.

Былааны таһынан биэс тонна

МУГУДАЙ. Уу Овус-
таах комсомольскай-ыч-
чат ферма коллектива
сыйынны күөх сирэми
туһанан ыһахтан өлгөм
үтүү ылар иһин соци-
алистическай куотала-
һаһы иннигэр тэти-
төллөр.

Манна ыччат настав-
нига А. Р. Толстоухова
көдүүс уонна хаачыс-
тыба патылеткатын тү-
мүктөөһүннээх сыһын
биэс ыйыгар валовоһу-
нан 11729 кг үтүү ыһы,
былаанын 5076 кг-нан
аһарда. Опыттаах ыһы-
ныксыт хас биердик
фуражнай ыһаһыттан
680 кг үтүү ыһы, сору-
даһы 77,3 бырыһаанынан
аһарда.

Бу күннөргө ферма
коллектива, болутурдар
мичиригэ кэмнигэр өл-
гөм үтүү ыһыга көтөх-
пүт баччыһаһын айыһы,
өссө үрдүк кыһылылар
ыһагар социалистическай
куоталаһыһын көхтөө-
түк тэтиһэр.

А. ПЕРМЯКОВА.



киини спортсменнара бастык баризмни көрдөрүлөр. Иккинчи үсүбү Карл Маркс аатынан совхоз уонна 13 №-дээх СПТУ хамаандалара ыллылар. Дьахталларга эстафета кылайымлаадынан Чурапчы орто оскуолатын хамаандата буолла. Карл Маркс уонна Эрилик Эристини ааттарынан совхозтар спортсменкалара финишкэ иккинчэн, үсүнүн табыстылар.

хай Николай Захаров («Чурапчы» совхоз) чемпионнаата. Чэпчэки атлетикада уопсай түмүккэ 3179 очкуу хонулан Эрилик Эристини аатынан совхоз хамаандата кылаахтык бастаата. Иккискэ Карл Маркс аатынан, үһүскэ «Чурапчы» совхозтар спортсменнара табыстылар. Национальной ыстанналарга РСФСР уонна Саха АССР спордун С. Попов (70 кг үөһэ) бастаата. В. Икитин, П. Вязокурса (иккискэ 80 кг), П. Перенягин (80 кг) призёрдарынан буоллулар. Хамаанданан иккискэ мээстэни «Чурапчы» совхоз калсавайдыттары ыллылар. Бу хамаандаттан И. Лазарев (80 кг үөһэ), ветеран Д. Давыдов (70 кг) спартакиада урун көмүс призёрдарынан буоллулар. Ыйыкты түһүгүтэ 13 №-дээх СПТУ басторо



Күрэхтэһи түмүктэннэ, күрэхтэһи салбанар

Оройуон сайыккы спартакиадатыттан

Бэс ыйын 14 күнүгөр күнүс 12 чаастан тыһымчачан киһи мустубут оройуон киини стадионугар сайыккы спартакиада үөрүүдөхтөс аһыы церемониятыгар республика биричүлүү хайыһардыта Николай Захаров спартакиада уотун унаттытын, оройуон күүстээх спортсменнара ыраас халлаанга күрэхтэһи былаады күөрэччи көтөүлүлэрин кэнниттэн программа быһыытынан стартар салбанан бардылар.

кылаахтык бастаата. Көрдөрүүтэ—14,0 сек. Урутаан эттэхкэ, киһи уһуну ыстанна 3 м 93 см түһэн эмиз чемпионнаата. Карл Маркс аатынан совхозтан Наталья Игнатъева 200 м дистанцияны 33,0 сек. түмүктээн кыайда.

1500 м сүүрүүтэ Ангелина Петрова (Эрилик) утарылаааччыларыттан лаппа күүстээбэ көһүннэ. Киһи иккискэ буолбут А. Титованы 11,5 сек. хаалларда. Көрөөччүлөр улахан болгомтолорун эр дьонор 5000 м сүүрүүлэртэрта. Манна Михаил Владимиров («Чурапчы» совхоз) уонна Василий Романов (Эрилик) икки ардыларыгар киирсик буолуо дикн сэрэйдилэр. Ол эрээри бу сырыыга опьтлаах Владимир адр утарылаааччытыттан ордух болэмизээ көһүннэ. Киһи 17 мүн. 01,8 сек. бизтээнэ калла. В. Романов бириэмэтэ 17 мүн. 35,1 сек. Үһүс мээстэни ылбыт үөрэнээччи В. Аммосовтан иккинчигин эмиз албэри күттүөхкэ сеп.

маастардара Н. Адамов, Д. Эверстон (иккинэ Эрилик), П. Посельский (Субуруускайтан), И. Чирков (Карл Маркстан) уонна В. Посельский (оройуон кииниттэн) кыттыбыттары байылыгы спартакиаданы биллэрдик сэргэхситтэ.

тахсылаахтык туһунулар. Үөрэнээччилэр М. Кардашевский (70 кг), П. Черноградский (80 кг) уонна А. Стручков (80 кг үөһэ) үһүс мээстэлэнилэр. Субуруускай аатынан совхозтан Е. Каргузов (80 кг) пьедестал урдукү көрдүкүтэрта, Н. Чичигинаров (70 кг) иккискэ буолла.

Гиряны аһыыта Карл Маркс аатынан совхоз күүстээхтөрө атытартан лаппа ордух болэмизимиттэр. Иккискэ мээстэни «Чурапчы» совхоз, үсүбү оройуон киини гиряныктара ыллылар. Ылааһынарынан чемпионнаатылар: Н. Окочешников, М. Барашков, П. Калачев (үһүөн Карл Маркс аатынан совхозтан) уонна Н. Решетников (оройуон киһи).

Түөрт совхоз, 13 №-дээх СПТУ уонна оройуон киини сүүмэрдэммит хамаандалара чэпчэки атлетикада, спорт национальной көрүннэригэр, волейболга уонна гиря спордугар эгилтэти тардыһан истилэр. Эр дьон кылаах дистанцияларга сүүрүүлэригэр быларыынны спартакиада чемпиона Константин Сидоров (Карл Маркс аатынан совхозтан) быһык даһаны эрэлээхтик бастаата. Киһи 100 метр сиргэ 11,8 сек. элэстээн урукку көрдөрүүтүн тупсарда. Оттон 200 м. дистанцияны 25,9 сек. түмүктэбэ. 100 м сүүрүүтэ 13 №-дээх СПТУ уонна Чурапчы орто оскуолатын үөрэнээччилэрэ М. Черноградский, Е. Слепцов иккискэ, үһүс мээстэлэри ыллылар. 200-кэ призёрдарынан С. Дычковский («Чурапчы» совхоз) уонна Т. Борисов (Субуруускай) буоллулар.

Орто дистанцияларга Михаил Гуляев (Карл Маркс аатынан совхоз), күүтүлүбүтүн курдук, үчүгэй балэмизэрин көрдө. Киһи 800 м сүүрүүтэ 3 мүн. 19 сек. түмүктэбэ. Оттон оройуон бири биллиилээх кырдыаһас быһыа И. Е. Захаров уола Иван 400 м сүүрүүтэ 1 мүн. 01,8 сек. бириэмэни көрдө. Бу дистанцияларга В. Синцев (Карл Маркс), Г. Заровняев (СПТУ), Т. Борисов (Субуруускай) уонна М. Эверстон (оройуон киһи) призёрдарынан буоллулар. М. Гуляев 1500 м бизтээнэ эмиз бастакынан калла. Бириэмэтэ—4 мүн. 40 сек.

Ветераннар сүүрүүлэригэр Г. Кривошапкин (Карл Маркстан) уонна О. Обоина («Чурапчы» совхоз) чемпионнаатылар.

Сэрэйдилэбэти курдук, Николай Адамов быһык даһаны үчүгэй формалаадын көрдө. Киһи кылаахтык 41 м 82 см, ыстаннада 39 м 45 см уонна кубоаха 34 м 02 см түһүтэлээн кылаахтык бастаата. Маннааха чемпион кылаахтык биригэ эрэ түһэн итэһик түмүгү көрдөрүүтүн ахтар калла. Ошон аны абыах хонугуна Майа түһүлгөтигэр Николайтан элбэри күүтүөхкэ сеп. 35 саастаах П. Посельский эдэрлэри кытта үчүгэйдик ыстанна. Киһи үс көрүгү түмүгүн 112 м 22 см көрдөрөн спартакиада призёрунан буолла. Троеборье суумматалан эдэр маастар И. Чирков иккискэ буолла. Эдэрлэртөн 18 саастаах И. Посельский үчүгэй өйдөбүлү хаалларда.

Абсолютнай чемпион аатын быдыһаһыга 4 чулуу бөдөс кытынна. Финалда оройуон киһини спортсменнара С. Макаров уонна П. Портнягин күөн көрүстүлэр. Онуоха Семен Макаров кыайан абсолютнай чемпион аатын иккискэ сылын субуруччу ылары ситиетэ.

Сайынны стартар оройуон комплекснай спартакиадатын түмүгүн таһаарар кыагы биэрдилэр. Комплекснай спартакиада байылгы кыайымлаадынан «Чурапчы» совхоз хамаандата (физорг Г. В. Захаров) буолла. Иккискэ мээстээ оройуон киһи табыста үсүбү Эрилик Эристини аатынан совхоз спортсменнара ыллылар.

Эр дьон кылаах дистанцияларга сүүрүүлэригэр быларыынны спартакиада чемпиона Константин Сидоров (Карл Маркс аатынан совхозтан) быһык даһаны эрэлээхтик бастаата. Киһи 100 метр сиргэ 11,8 сек. элэстээн урукку көрдөрүүтүн тупсарда. Оттон 200 м. дистанцияны 25,9 сек. түмүктэбэ. 100 м сүүрүүтэ 13 №-дээх СПТУ уонна Чурапчы орто оскуолатын үөрэнээччилэрэ М. Черноградский, Е. Слепцов иккискэ, үһүс мээстэлэри ыллылар. 200-кэ призёрдарынан С. Дычковский («Чурапчы» совхоз) уонна Т. Борисов (Субуруускай) буоллулар.

Дьахталларга 400 м сүүрүүтэ Дария Антипина (оройуон киһи) 1 мүн. 15,5 сек. калэн лаппа кылаахтык бастаата. Киһи иккискэ, үһүс мээстэлэри ылбыт Н. Игнатъеваны уонна А. Гуляеваны (иккинэ Карл Маркстан) иккинчи сек. ордугунан хаалларда. 800 м дистанцияны Дина орто оскуолатын Х кылааһын үөрэнээччигэ Анна Титова бастакынан түмүктэбэ. Призёрдарынан эмиз А. Гуляева, Н. Игнатъева буоллулар.

Үсгэ тектүрүгүн ойууга Николай Адамов (Эрилик) 13 м 42 см кыраайан оройуон сайи рекордун олохтоото. Киһи урукку рекордун 13 см тупсарда. Урдугу көтүүтэ эр дьонго Петр Посельский (Субуруускай), дьахталларга Марианна Иванова (оройуон киһи) спартакиада чемпионни аатын ыллылар. Эр дьон уһуну ыстанналарыгар эмиз Н. Адамов бастаата. Көрдөрүүтэ—5 м 90 см.

Ветераннарда Д. Давыдов («Чурапчы» совхоз) кыайда. Иккискэ, үһүс мээстэни оройуон киһини И. Дьячковский, Болтоноттон В. Жирков ыллылар.

Халсавайга оройуон киһини бөдөстөрө утарылаааччыларын лаппа саһыйан кыайдылар. Киһилэртэн биллилээх маастарлар Ф. Матвеев (60 кг), С. Макаров (70 кг) уонна Н. Решетников (80 кг үөһэ) чемпионнаатылар, ветераннарда

С. ПОПОВ, хайыат аналл. көрр. СНИМОКТАРТА: 1. Физиктаар Иван Захаров 2. Гиряда чемпион Петр Калачев, П. Окочешников фотолара.

Филиппова (оройуон)

4x100 м эстафетада эр дьоннорго оройуон

Олимпийскай сыһынан салбастаан 1980 м сиргэ сүүрүү тариллээ. Онуо

Паспоры эбэтэр төрөөбүтү туһунан сибидиэтэлистибэни, байыланай биллэти эбэтэр приписной сибидиэтэлистибэни

Волейболга эр дьонго Карл Маркс аатынан совхоз хамаандата бастаата. Иккискэ—оройуон киһи, үһүскэ—эриликтер. Дьахталларга «Чурапчы» совхоз волейболисткалара кыайдылар. Иккискэ, үһүс мээстэлэри оройуон киһини уонна Эрилик Эристини аатынан совхоз хамаандалара ыллылар.

Редантор А. Е. ЧИЧИГИНАРОВ.

ХАННА ҮӨРЭНЭ БАРЫАХХА?

1900—1981 сс. үөрэх быдыгыгар үөрэххэ ылыны биллэрэр. КҮНҮСКҮ ОТДЕЛЕНИЕ Уон кылааһы бүтэрбиттэргэ агроном, зоотехник уонна ветеринарнай фельдшер идэлэрин биэрэр. Үөрэнни болдьо—2 сыл 8 ый. Аҕыс кылааһы бүтэрбиттэр ветеринарнай фельдшер уонна ойуур

Якутскайдаагы тыа хаһаайыстыбатын техникума

хаһаайыстыбатын техникыгын идэлэригэр үөрэтэр. Үөрэнни болдьо—2 сыл 8 ый. Киһини экзаменнар сэттиннэ 17 күнүттөн сараланаллар. Сайабылыһына, идэни ылган туран, директор латыгар суруллар. Ону кытта ирдэнэлэр: — үөрэх туһунаа докумуон (дьиннээбэ); — 286 №-дээх медсправка; — үлэлээбит сиртэн бигэрэтииллэх үлэ киһиксигэ; 3x4 см көзмөйдээх 4 фотокарточка; — үлэлээбит эбэтэр үөрэммит сиртэн характеристика. Паспоры эбэтэр төрөөбүтү туһунан сибидиэтэлистибэни, байыланай биллэти эбэтэр приписной сибидиэтэлистибэни

Якутскайдаагы тыа хаһаайыстыбатын техникума

техникума түс бэйэ адалан көрдөрөр. Үөрэххэ киирээччилэр маннык экзаменнары туттараллар: — аҕыс кылааһы бүтэрбиттэргэ нуучча тылыгар диктант, математикада—тыһынан; — уон кылааһы бүтэрбиттэргэ: нуучча тылыгар уонна литература тыгар сочинение эбэтөр

Якутскайдаагы тыа хаһаайыстыбатын техникума

изложение, химияда—тыһынан. Күнүскү отделениеда оскуоланы «4» уонна «5» сыаналарынан бүтөрбиттэр быһа ыдылаллар. Кэтэхтэн үөрэнитэ итинник чопчотомон зоотехник идэтигэр киирээччилэр туһаналлар. Училище аадырыһа: 87007. Якутскай ж. ЫВСЛКС 50 сыла уул. 2. Телефон 2—94—64.

Якутскайдаагы тыа хаһаайыстыбатын техникума

«Сага олох» («Новая жизнь») — орган Чурапчинского района КПСР и районного Совета народных депутатов Якутской АССР.

Якутскайдаагы тыа хаһаайыстыбатын техникума

Индекс 60849. Газета выходит по вторникам, четвергам и субботам на якутском языке. Объем 1 печ. лист. ЧУРАПЧИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТИПОГРАФИЯ, с. Чурапча, ул. Карла Маркса 12. Тираж 3165.